

Le gbedzi afisi mele mɔ zɔm le
traduit de « Dans le désert où je poursuis ma route »

p ***= 90***

1. Le gbe - dzi a - - - fi - -
 2. ðe - la, mo - fia - - - la,
 3. ñdi sia ñdi la, wò

mf

si me - le mo zɔm le ðo ta de -
 si ñju me - ñdoa ñju ñju do Tsy ð Naa dзи - nye
 nu - te - fe lo - lɔ - la gbe - sia -

f

nyi - gba, si dzi ma - no la, ðo, xa - xaa
 le ñke - kea fe hiã - wo me; Le zã - me
 gbe nu - du - dum tso dzi - fo. Ne me - dɔ

de - ke me - ga - se - sè nam o, E - la - be -
 la, wò ke - ke - li ne - klẽ nam. 'Ye lém ye -
 'lɔ le wò a - va - la te la, Wòe wòa do -

na - dzi - fo do - me ma - nyi.
 sia - ñyi de wò lo - lɔ - me.
 ðo - wo le tsø ñju - ti nam.

4. Ny'agakpe ! Wò 'menuveve tsi zɔzrœ
 Dzina tso gbɔwò hedjina kɔ nam.
 Na wò Gbɔgbo fe ŋusẽ kɔkɔe nana
 Be magali livilivi akpɔ o.

5. Kpuie la, nye mɔzɔzɔ la *fe* nuwuwu
 Ahe gbɔdemeyi blibo vε nam.
 'Fetɔ *fe* ŋugbedodo, si matɔ o
 Atsyɔ̃ dzinye le tsi dziŋɔwo me.

6. Oo nye denyigba ! Dugbedodonyigba,
 Nye dzi lulu do dzaa na wò dɔ qa !
 Le dzidzɔ *f'*aseyetsotso kɔkɔe me,
 Oo Mawu, woakafu wò ŋkɔ tegbee !